



Mia ug Moozie

Usa ka Istorya sa Pagkamaayo

Ni Shweta Bala
Gihulagway ni Sahana Bala



Sa usa ka dakong lungsod, may nagpuyo nga babaye nga ginganlag Mia. Si Mia ganahan nga modula, mosayaw, ug mokanta. Ang tanan nga kasilinganan nakagusto kang Mia tungod sa iyang malipayong kinaiya ngadto sa mga tawo. Malipayon nga motimbaya si Mia sa mga tawo ug motimbaya usab sila kaniya nga may ngisi sa ilang mga nawong.



Usa ka adlaw niana, nagsuroysuroy si Mia sa parke nga may dala nga plastik nga tasa sa tubig ug usa ka bag sa chips sa iyang mga kamot. Sa dihang nahuman na siya, iya kining gilabay sa yuta imbes sa recycle bin. Usa sa mga higala ni Mia, si Emily, nakakita sa iyang mga lihok, ug natingala kaayo sa pagkakita sa iyang mga basura.

Giduol niya si Mia ug nangutana, "Nganong gilabay nimo ang basura sa sagbot?"

Mitubag si Mia, "Walay duol nga basurahan, mao nga akong gilabay didto."

"Dili gihapon nimo kana buhaton, Mia. Makadaot kini sa kinaiyahan." matud ni Emily.

"Duha ra kadto ka piraso sa basura." Mikomento si Mia.

"Buhaton ba nimo kana sa imong balay? Magbilin ug duha ka basura?"

Hunahunaa kana Mia, nasayod ko nga sa dili madugay makahimo ka sa hustong desisyon."

Si Emily misugod sa paglakaw balik sa iyang balay ug si Mia nagsugod sa paghunahuna mahitungod sa iyang gibuhat.



Nianang gabhiona, si Mia adunay labing katingad-an nga damgo nga iyang naangkon. Sa iyang damgo, si Mia giduol sa usa ka baka nga ginganlag Moozie.

Gipaila ni Moozie ang iyang kaugalingon, "Hello Mia! Ako diay si Moozie. Ayaw na kahadlok! Kinahanglan kong makig-estorya nimo bahin sa nahitabo sa parke."

Nangutana si Mia, "Nganong dako man kaayo og kabalaka ang gamay nga basura?"

"Ang imong gibuhad makadaot sa kinaiyahan. Kuyog nako ug kita moadto sa lainlaing mga lugar ug tan-awon kung unsa ang ilang gibati bahin sa basura. "

Misugot si Mia ug nagsugod sila paglakaw sa usa ka agianan.



Sa dihang naglakaw sila sa lasang, nakita ni Mia ang usa ka masulub-on nga nagsulti nga sisne nga naglangoy-langoy sa usa ka lim-aw.

Gipangutana siya ni Mia, "Unsa may problema Ms. Swan?"

Ang sisne mitubag, "Daghan kaayong basura sa lim-aw diin ako mokaon ug molangoy. Daghan kanato ang gigutom tungod sa basura. Nanghinaut ko nga ang mga tawo mohunong sa paglabay sa basura ug nagsugod sa pagtabang sa kinaiyahan.

Daghang linalang unta ang buhi ug malipayon kon itandi karon."

Naguol pag-ayo si Mia nga nakakita sa kabus nga sisne ug nakadungog sa makapasubo nga sugilanon niini.



Sa wala madugay, si Moozie ug Mia milakaw ngadto sa kakahoyan, diin ang agianan padulong kanila, ug nakakita sa usa ka luya kaayo nga kahoy uban sa nipis nga mga sanga nga nagbitay gikan niini. Gipangutana ni Mia ang kahoy, "Nganong naguol ka man Mr.Tree?"

Ang kahoy mitubag, "Daghan kanato ang mihunong sa pagpamunga tungod sa tanang basura nga nagpugong kanato sa pagkuha sa sustansya. Daghan kanato ang nagkasakit ug nagluya. Sa dili madugay mawala na ta hangtod sa hangtod kung magpadayon kining bisyo sa paglabay sa basura. Daghan kaayo ang atong gibuhay alang sa mga tawo. Gihatagan namo sila ug mga nasudnong parke diin ilang makita ang talagsaong kinaiyahan. Gihatagan namo silag hangin nga maginhawa, kahoy alang sa ilang mga balay, ug dapit alang sa mga mananap ug mga langgam, apan sila nagpadayon sa pagpasakit kanamo."

Naguol pag-ayo si Mia sa pagkakita sa kabos nga kahoy nga nag-antos pag-ayo.



Human gipakalma ang kahoy kutob sa iyang mahimo, si Mia ug Moozie nakakita og usa ka mahigalaon nga langgam, nga nagbakho sa sanga sa kahoy.

Misinggit si Mia, "Unsay problema langgam? Nganong naghilak ka?"

Nagsabat ang pispis, "Nangita ako sang pagkaon sang may nakita ako sa duta. Naghunahuna ko nga kini usa ka pagkaon nga mahimo nakong pakan-on sa akong mga piso. Basura ra diay ug karon nasakit na akong mga anak. Kini tanan tungod sa mga tawo nga nanglabay sa basura. Ngano nga ang mga tawo kinahanglan nga maglabay sa basura sa yuta imbes nga ibutang kini sa usa ka basurahan?"



Nakurat pag-ayo si Mia nga nagsugod siya sa paghilak nga nakita ang tanan nga kadaot nga nahimo niya. Siya nakaamgo nga kon siya ug ang uban magpadayon niining makalilisang nga kinaiya, ang palibot maguba. Naamgohan niya nga gibuhat niya kini nga wala gani makamatikod!

Mipatugbaw si Mia kang Moozie, “Karon nakasabot na ko sa akong nabuhat nga sayop. Kinahanglang akong tagdon ang Yuta sama sa akong panimalay. Salamat Moozie sa pagpakita kanako ug pagpahibalo kanako.”

Si Moozie mitubag, “Nalipay ko nga nasabtan nimo ang akong gipaningkamotan ingnon. Hinumdumi nga magmabination kanunay ug mapreserbar ang palibot!”



Sa dihang mibagting ang alarma, nakamata si Mia nga mas hayag ug mas malipayon tungod kay nahibal-an niya kung unsaon paghimo sa Yuta nga usa ka mas maayong lugar. Nagsugod si Mia og environment club ug mipaambit sa iyang kahibalo mahitungod sa pagpreserbar sa kinaiyahan. Sa dihang mihangad siya sa langit, nakita ni Mia si Moozie nga nagpahiyom kaniya.

Ang Katapusan

Bahin sa mga tiglalang ni Mia ug Moozie:

Si Shweta Bala 10 ka tuig ang edad kaniadtong 2020 sa dihang gisulat niya ang "Mia ug Moozie" ug usa ka estudyante sa ika-5 nga grado sa usa ka online nga eskwelahan - Laurel Springs School.

Si Sahana Bala, igsoon ni Shweta, nag-ilustrar sa istorya samtang 15 anyos ug usa ka estudyante sa grade 9 sa Lynbrook High School sa San Jose, California.

Ang ilang pagkamabination nagtrabaho alang sa Moozie ug Children's Kindness Network mao ang:

Mga istorya:

- Mia ug Moozie
- Ang Magic of Kindness ni Moozie
- Positibo nga mga Pulong ni Moozie
- Moozie ug ang Circus

Balak:

- Balak ni Moozie

Mga puzzle:

- Moozie Word Search
- Ipadayag ang mga pulong

Mga poster (gibuhat sayo sa panahon sa Covid pandemic):

- Miingon si Moozie nga Magsul-ob og Maskara
- Si Moozie Nanghugas sa Kamot

Moozie ug Rainbow sa Nevergreen City

ni Colin Barca



Tanang katungod gigahin

Gipatik sa Children's Kindness Network

www.moozie.org

Moozie ug Rainbow sa Nevergreen City

Ni Colin Barca

Si Moozie the Cow kay buotan kaayo. Walay laing binuhat nga mas buotan kay kaniya. Hinay niyang gidulaan si Rainbow ang nating baka usa ka buntag dihang niabot ang sulat. Gisusi kini sa mag-uuma nga si Ted.

"Moozie, naay para nimo!" Ang mag-uuma nga si Ted mitawag gikan sa mailbox. Sa tingog sa iyang ngalan, si Moozie midagan ngadto kang Farmer Ted, nag-amping nga dili makatunob og bisan unsa. Gihatagan siya sa mag-uuma nga si Ted og sobre.

Ang papel sa sulod miingon,

Minahal nga Moozie,

Ako si Talia, ug nagkinahanglan ko sa imong tabang! Palihug adto sa 154 Attle Road sa Nevergreen City.

kinasingkasing,

Talia

"Hmmm ... Ambot unsay problema, ni Moozie. "Maayo unta nga tabangan si Talia." Unya

Si Moozie, Rainbow, ug Farmer Ted mipaingon sa Nevergreen City sakay sa ilang trak.

Sa wala pa gani makita sa tulo ang siyudad, nasimhot na ni Moozie ang makalilisang nga baho sa Nevergreen City.

Makalilisang kadto! Ug samtang dili mosulti og kusog si Moozie, nakita na niya, e, baho nganong nagsulat si Talia. Wala madugay, misulod sila sa siyudad.

Sa siyudad, ilang nakit-an ang Attle Road. Ang mag-uuma nga si Ted nanuktok sa pultahan sa balay 154, ug giablihan ni Talia ang pultahan. "Salamat sa inyong tanan nga mianhi!" Naglaum nga miingon si Talia.

"Nalipay mi sa pagtabang, apan unsay angay namong buhaton?" nangutana si Rainbow. Ang tanan naghunahuna.

Unya mitan-aw si Moozie sa usa ka basurahan. Kini walay sulod gawas sa usa ka punoan sa mansanas.

"KANA NGA!" Nalipay si Moozie. [Gusto ni Colin nga buhian kini nga hugpong sa mga pulong sa usa ka litrato.]

"Unsay buot nimong ipasabot?" pangutana ni Talia.

"Magamit nato ang mga basurahan sa paghakot sa basura!" tubag ni Moozie.

"Tingali usa kana ka dili maayo nga ideya," miingon si Rainbow. "Wala kami nahibal-an kung diin na ang mga butang."

"Hmmm... Ah! Naa ra nako ang butang sa trak!" matod ni Farmer Ted, nga nagkuha og mga gwantis ug grabber gikan sa trak.

Sa dihang nahuman na nila ang Attle Road, ang team nahugyaw! Unya nakita nila ang nahibilin sa lungsod.

"Dili na ta mahuman karon!" agulo ni Talia. "Dili, dili unsaon!!"

"Dili ta angayng moundang," miingon si Moozie. "Tingali kinahanglan nga mangayo kami tabang gikan sa lungsod."

"Nindot nga ideya, Moozie! Pero unsaon?" pangutana ni Talia.

"Ayawg kabalaka, Talia, duna koy plano," pasalig ni Moozie.

Naglakaw ug naglakaw si Moozie, hangtod sa plasa sa lungsod,

Ug sa hinay-hinay apan sigurado nga nagsugod sa pagpuno sa hangin,

Ug sa higayon nga ang lawas ni Moozie usa ka higanteng lingin,

Usa ka gamay nga tingog nga gipagawas, sa sinugdan lisud paminawon.

Unya ang tingog misamot kakusog

Hangtod nga taas na kaayo ug super saba

Ang populasyon migawas, nakadungog sa bag-ong tingog

Ang tingog nga gihimo ni Moozie, ang tingog nga nailhan nga

MOOOOOO! [Gusto ni Colin nga buhion kini nga pulong sa usa ka litrato.]

Sa dihang mihunong ang moo ni Moozie, ang tanang mga tawo nanglakaw paingon kaniya nga nangutana. Unya si Talia

nigawas ug gipasabot ang problema. Ang mga taga lungsod nakaamgo nga ang ilang siyudad gubot ug

nakahukom sa pagtabang.

Sa kataposan, hinlo na ang tibuok siyudad, ug ang mga taga-lungsod nalipay kang Moozie.

"Hip, hip Hooray para kang Moozie!"

Ug mao nga, si Moozie ug Talia nagpaambit sa ilang panamilit.

"Goodbye, Moozie," ni Talia.

"Goodbye, Talia," ni Moozie. "Kung kinahanglan nimo ang tabang, palihug pangutana kanamo."

Ug mao nga si Moozie, Rainbow, ug Farmer Ted mibiya sa Nevergreen City. ...

... bisan tuod gibati ni Moozie ang panginahanglan sa pag-ilis sa ngalan.

Mahitungod sa Awtor:

Si Colin Barca usa ka dose ka tuig ang edad nga adunay kasingkasing nga bronse, tingali pilak. Gusto niya nga maghimo usa ka libro alang sa kalingawan, bisan kung wala siyay kasinatian.

Mahitungod sa Mag-uuma Ted:

Oo, tinuod si Farmer Ted, ug gibuhat niya ang tatak nga Moozie! Buotan kaayo siya, ug nalipay kaayo siya nga gitugotan si Colin nga maghimo usa ka libro nga Moozie.

Balik sa Libro:

Sa dihang si Moozie, Rainbow, ug Farmer Ted nakadawat og sulat gikan sa usa ka tawo nga ginganlag Talia nga nangayo og tabang, nahibal-an nila nga kinahanglan nila siyang tabangan! Mahimo bang limpyohan ni Moozie ug mga higala ang Nevergreen City? O sobra ra ba kini ka gubot?

Moozie ug ang Dakong Ugly Bug

Dakong Moozie ang baka buotan kutob sa mahimo.
Walay laing binuhat nga mas buotan kay kaniya.

Naa siya sa balay sa kamalig usa ka adlaw sa ting-ulan,
uban sa tanan niyang mga kauban sa kwarto nga nangulitawo.

Ang mga baboy nanghupaw ug naghimog mga pie nga lapok.
Ang mga kabayo nagnguyngoy ug nagdagan sa garbo.

Ang mga kanding nagsinukliay sa usag usa sa kasadya.
Ang tigulang nga inahan nga itik misinggit og "Everyone Run!"

"Unsa may problema maaaay atong pangutana?" matod sa mga kanding sa toril.
Si Itik nikuyap, "Usa kini ka bug ug dili ko tuyo nga maalarma,

Apan kini nga bug dako, dako kaayo alang sa meryenda."
Si Horse misinggit, "Akong pisliton mao nga barog lang sa imong kaugalingon."

Ang mga baboy nanghilam-os, "Oh yuck, kana usa ka dako nga ngil-ad nga
bug nga adunay duha ka sungay, balhiboon nga tigbati sa usa ka itom nga bakukang nga mug!"

Gipataas ni Kabayo ang iyang bitiis nga maskulado ug niwang, si
Baka misinggit, "Moozie! dali diha sa talan-awon!"

Mihilak si Moozie, "undang!" ingon nga ang kuko sa kabayo nahagsa sa yuta.
Ang tanan nga mga mananap nagpugong sa ilang gininhawa, nagpundok.


Gidukdok ni Moozie ang hugaw ug nikamang ang dakong bug.
Ang tanan nga mga mananap nanghingangha ug misinggit!

"Oh goodness!, pasayloa mi... Gisultihan mi ni Moozie sa paghunong Apan
ang dagkong mga bug kay talagsaon ug makahahadlok, dili ba?"

Nagsugod si Moozie sa iyang malumo nga tono, "Ang
mga bug, sama sa mga libro, dili mahukman pinaagi sa panagway lamang.

Kinahanglan natong tan-awon ang mas lawom ug tan-awon bisan ang mga bug mahimong maayo.
Ang pagpangita alang sa maayo mao ang tanan sama sa kanunay nga kinahanglan naton.

Ang mga bug mahimong makatabang sa tanan, tan-
awa, sila adunay ilang lugar sa Yuta sama kanimo, sama kanako.



Moozie ug ang Circus

Ni Shweta Bala
Gihulagway ni Sahana Bala



“Sa kataposan niabot na! Pagmata Azaan!” singgit ni Ayana samtang gilabay niya ang iyang mga tabon sa salog.

Usa ka mainit nga buntag sa ting-init ug si Ayana naghinam-hinam tungod kay kini usa ka espesyal kaayo nga adlaw. Si Ayana ug Azaan kaluha. Si Ayana kanunay nga nagsunod sa iyang mga instinct, samtang si Azaan usa ka lohikal nga panghunahuna. Ganahan silang buhaton ang tanan nga magkauban... tanan gawas sa pagmata sa buntag.

Hinay-hinay nga gihukas ni Azaan ang iyang habol ug miinat. “Unsa man dinhi? Mahimo ba kong mobalik sa higdaanan?”

“Nagkatawa ka ba!” Excited nga singgit ni Ayana. “Karon ang atong adlawng natawhan!”

Si Azaan kalit nga mingisi nga lapad kaayo.

“Oh! Dugay na kaayo ko naghuwat ani nga adlaw! Manaog ta ug mangaon pamahaw ug unya paglingawlingaw!” Mipatugbaw si Azaan.

Si Ayana ug Azaan misugod sa paglakaw nga magkauban, naghunahuna sa tanang kalingawan nga ilang matagamtaman.



Kada tuig, sa ilang adlawng natawhan, dad-on sila sa ilang mga ginikanan aron motan-aw sa ilang paboritong sirko: The Circus of Fun.

"Kini nga pasundayag sa adlawng natawhan mahimo pa nga labing kaayo!" Mipatugbaw si Ayana samtang gilamoy ang iyang pancake. "Nakadungog ko nga naghimo silag espesyal nga pasundayag uban sa mga elepante!"

Ang ilang papa mitubag, nga nagngisi, "Adunay usa pa ka butang nga mahitabo himoa kini nga biyahe nga labing maayo alang kaninyong duha. Gitugotan kami nga moadto sa backstage ug makigtagbo sa mga tigbansay sa sirkos!"

Hapit matumba ni Ayana ang iyang plato sa lamesa pagkadungog niini. Sila ang duha naghinam-hinam kaayo sa pag-adto. Daling mikaon sa ilang pamahaw ang duha ug mipaingon sa sakyanan.



Pag-abot nila didto, naa silay usa ka oras sa wala pa magsugod ang pasundayag, mao nga nakahukom sila nga libuton ang lugar. Samtang naglakaw sila, nakita ni Azaan ang usa ka gikapoy nga squirrel sa yuta nga dili makalihok. Midagan dayon sila si Ayana ug Azaan aron tabangan ang kabos nga mananap. Hinay-hinay nilang gikuha ang squirrel ug gibutang sa humok nga higdaanan sa sagbot sa landong. Nagkuha si Ayana og usa ka botelya sa tubig ug pipila ka mga acorn sa yuta, ug gibutang kini sa atubangan sa squirrel. Sa wala madugay ang squirrel nagsugod sa pag-inat ug pag-inom sa tubig. Unya nakakuha kini og gamay nga kusog ug nagsugod sa paglihok. Usa ka nag-atiman nga baka nga ginganlag Moozie nakakita niini nga mga aksyon gikan sa sapinit nga iyang gitagoan sa duol ug nahibal-an nga sila si Ayana ug Azaan mao ang mga tawo nga moluwas sa giabuso nga mga hayop sa sirko. Nakahukom si Moozie nga maghulat nga matapos ang pasundayag ug dayon makigsulti kanila.



Sa pag-abli sa mga kurtina, si Ayana ug Azaan nahingangha sa pagkakita ang mga elepante nagligid sa mga bola, ang mga hayop naglukso-lukso, ug ang mga akrobat naghimo ug daghang mga handstand. Human sa usa ka talagsaong pasundayag, si Ayana ug Azaan misulti sa ilang mga ginikanan nga sila mobalik sa pipila ka minuto ug miadto sa backstage, diin ilang nakita si Moozie. Mosinggit na unta si Azaan, apan gipugngan siya ni Moozie ug nagpaila sa iyang kaugalingon.

Kalmadong miingon si Moozie, "Hello Ayana ug Azaan. Palihug ayaw kahadlok. Ako diay si Moozie. Samtang ang sirko makalingaw tan-awon, dili kini makalingaw alang sa mga mananap nga nagbuhat niini. Kamong duha murag buotan kaayo ug intelihente nga mga bata. Umari ka kanako ug ako mopasabot."

Naglibog si Azaan kung nganong gipasakitan sa circus ang mga hayop ug nganong mukuyog man siya ni Moozie pero human siya gikumbinsi ni Ayana, nisugot napud siya.



Samtang naglakaw sila sa likod sa entablado, nagtago sila sa luyo sa usa ka kurtina ug nakakita sa mga mananap nga gilatigo ug gipasakitan aron mahimo ang mga limbong. Ang mga elepante nag-agulo ug ang mga unggoy nagsiyagit. Si Ayana, Azaan, ug Moozie mipabilin ug mas dugay ug ilang nakita nga ang mga mananap wala pakan-a hangtud nga sila nagbuhat sa ilang mga buhat. Ilang namatikdan nga ang mga mananap dili usab malipayon sa pagbuhat sa mga lansis. Lisod kaayo ang pagtan-aw sa mga elepante nga naigo tungod sa dili pagbalanse sa danlog nga mga bola ug ang mga unggoy nga dili molukso sa gagmay nga mga singsing.

Mohilak na unta si Ayana, apan si Moozie miingon, "Kining mga mananap gitratar nga daw dili buhi nga binuhat. Kamong duha makatabang. Kini nga mga mananap nag-agi sa daghang mga paagi aron sa paglingaw sa mga tawo nga moabut alang sa ilang kalingawan.



Si Ayana ug Azaan nakahukom sa pagkontrolar.

Misinggit si Ayana, "Wait! Ayaw pasakiti ang mga mananap!"

Ang tigbansay miingon, naglibog, "Unsay imong gibuhat dinhi? Dili ka naa unta diri. Dapat naa ka sa backstage area sa aktor!"

Mipatugbaw si Azaan, "Paminaw lang mi! Kinahanglan nga dili nimo pasakitan ang mga hayop."

Ang tigbansay mitubag, "Kining mga mananap dili gayod maminaw!" Azaan mitubag, "Tungod kay wala ninyo sila tagda nga sama sa mga mananap. Gipasakitan nimo sila ug wala gani sila gigantihan sa ilang mga paningkamot.

Ang mga mananap adunay mga emosyon sama kanato. Makatrabaho ka ba nga walay pagkaon o mga pahulay sa usa ka lugar, nga dili nimo natural nga pinuy-anan? Ug, dugang pa, buhata ang usa ka butang nga dili gyud nimo malipay?"



Ang tigbansay nanghupaw ug naghunahuna niini. Sa katapusan nakahukom siya nga husto sila.

Si Ayana ug Azaan dungan nga miingon, “Hinumdomi nga magmabination sa mga mananap!”

Mipahiyom ang tigbansay ug miingon, “Salamat sa pagpahinumdom nako. Kaniadto buotan kaayo ko sa mga mananap ug karon tan-aw nako! Gibunalan ko sila ug gibunalan. Seguradong mas maayo pa ang akong pagtratar kanila. Tungod kay kamo nga mga bata nagpahinumdom kanako kon unsa ang tinuod nga tigbansay sa mananap, gusto ba ninyong atimanon ang mga mananap?”

Dali nga nagkasabot sila si Ayana ug Azaan ug gitagsa-tagsa nila nga binuhi ang tanang mananap. Nalipay sila pag-ayo nga makita nga ang mga hayop dili na makakuha og dili maayo nga pagtratar.



Sa pagsakay sa awto pabalik, gisultihan nila sa ilang mga ginikanan ang tanan nga nahitabo.

Dugang pa ni Ayana, "Sa sunod, unsaon man nato pag-adto sa usa ka safari diin ang mga mananap buhian sa ilang pinuy-anan?"

Gipasigarbo nila ang ilang mama. Siya mitubag, "Oo. Sa akong hunahuna kana usa ka talagsaon nga kapilian. By the way, nganong gipili nimo ang safari kay sa circus?"

"Oh, gikan ra ni sa among kasinatian sa backstage." Mitubag si Azaan, naghunahuna kang Moozie.

Mahitungod sa mga tiglalang sa Moozie ug sa Circus:

Si Shweta Bala 10 ka tuig ang edad sa 2020 sa dihang gisulat niya ang "Moozie and the Circus" ug usa ka estudyante sa ika-5 nga grado sa usa ka online nga eskwelahan - Laurel Springs School.

Si Sahana Bala, igsoon ni Shweta, nag-ilustrar sa istorya samtang 15 anyos ug usa ka estudyante sa grade 9 sa Lynbrook High School sa San Jose, California.

Ang ilang pagkamabination nagtrabaho alang sa Moozie ug Children's Kindness Network mao ang:

Mga istorya:

- Mia ug Moozie
- Ang Magic of Kindness ni Moozie
- Positibo nga mga Pulong ni Moozie
- Moozie ug ang Circus

Balak:

- Balak ni Moozie

Mga puzzle:

- Moozie Word Search
- Ipadayag ang mga pulong

Mga poster (gibuhat sayo sa panahon sa Covid pandemic):

- Miingon si Moozie nga Magsul-ob og Maskara
- Si Moozie Nanghugas sa Kamot

Gipangita ni Moozie ang Mabination nga mga Buhat

Adunay usa ka baka nga ginganlag Moozie,
Kinsa ang buotan ug matam-is;
Mangita siyag buhat sa pagkamabination
Bisan sa usa ka busy nga dalan!

Usa ka adlaw samtang diha sa dalan iyang
nakaplagan ang usa ka nasamdan nga binuhi;
Apan nakita usab niya ang usa ka gamay nga batang
lalaki, Nga nagpatawag alang sa usa ka beterinario.
Nakita ni Moozie kining maayong
buhat, Ug naghunahuna nga kini nga
buhat maayo, Gitan-aw niya ang gamay
nga bata, Ug nahinumdom siya sa iyang hunahuna.

Si Moozie mipadayon sa iyang panaw,
Sa mga buyog; Hangtud nga nakit-
an niya ang usa ka buhat sa pagkamabination,
Diin ang usa ka batang babaye nag-atiman sa mga
kahoy, Namatikdan ni Moozie
kini nga buhat, Ug natagbaw ug nalipay,
Iyang namatikdan ang babaye ug nagpadayon,
Uban sa iyang hunahuna nga kasayon.

Giduso ni Moozie ang balili nga balili, Nanghinaut nga ipataas
gamit ang usa ka pulley, Apan sa wala madugay nakit-
an niya ang usa ka baryo, Diin ang usa ka
batang lalaki nanalipod sa usa ka higala gikan sa usa ka tigdaogdaog.

Nakita ni Moozie kini nga
buhat, Ug nalipay usab kaayo, Gisulatan
niya ang bata, Ug mibalhin sa bag-ong
lugar.

Si Moozie nangita ug nangita, Ug sa wala
madugay nakakita og usa ka
buhat, Diin ang usa ka babaye nagsulti sa iyang kaugalingon og
maayong mga butang, Nga nakahimo og positibo nga epekto.
Nalipay pag-ayo si Moozie sa talan-awon, Ug nalipay
usab, Gitan-aw niya ang babaye,
Ug mibalhin gikan sa diin nag-recite ang
babaye.

Nalipay kaayo si Moozie, Ug
nagpadayon sa pagpangita sa usa ka buhat nga bag-o, Siya nangita
gihapon hangtod karon, Makapangita ba siya usa
ka buhat gikan kanimo?

Mahitungod sa mga tiglalang sa daghang mga buhat alang sa Children's Kindness Network:

Si Shweta Bala 10 anyos sa 2020 sa dihang gisulat niya kini nga mga buhat ug usa ka estudyante sa ika-5 nga grado sa usa ka online nga eskwelahan - Laurel Springs School.

Si Sahana Bala, igsoon ni Shweta, nag-ilustrar sa mga istorya ug mga poster samtang 15 anyos ug usa ka estudyante sa grade 9 sa Lynbrook High School sa San Jose, California.

Ang ilang pagkamabination nagtrabaho alang sa Moozie ug Children's Kindness Network mao ang:

Mga istorya:

- Mia ug Moozie
- Ang Magic of Kindness ni Moozie
- Positibo nga mga Pulong ni Moozie
- Moozie ug ang Circus

Balak:

- Gipangita ni Moozie ang Mabination nga mga Buhat

Mga puzzle:

- Moozie Word Search
- Ipadayag ang mga pulong

Mga poster (gibuhat sayo sa panahon sa Covid pandemic):

- Miingon si Moozie nga Magsul-ob og Maskara
- Si Moozie Nanghugas sa Kamot

Ang Maayo nga Pakigsugilanon ni Moozie

Ni Jane Morton

Gitabangan ni Farmer Ted & Moozie

Gihulagway ni Jane Royse

[panid 2]

Dakong Moozie ang baka ingon ka buotan kutob sa mahimo.

Walay laing binuhat nga mas buotan kay kaniya.

[panid 3]

Siya hinay nga nagbarug nga nagpitik sa mga langaw gamit ang

iyang ikog, samtang nagtan-aw sa tulo ka mga itik nga nagdula duol sa agianan.

[panid 4]

May nabatian sia nga nagapadulong kag gintusok niya ang iya mga dulunggan.

[panid 5]

Karon unsa man kining tingog sa drum-drum nga iyang nadungog?

[panid 6]

Ang mga kuko sa mga baka. Ang panon anaa sa paglakaw.

[panid 7]

Nagpadulong kini sa walog sa ubos.

[panid 8]

Ang mga baka nakapanimaho sa tubig ug nagkuha sa ilang katulin.

[panid 9]

Ang usa ka paspas nga paglihok sa dili madugay mahimong usa ka stampede.

[panid 10]

Kung dili mabalik ni Moozie ang tibuok panon, ilang tunobtunoban ang

mga itik ngadto sa yuta.

[panid 12]

Gisulayan niya nga tangtangan ang mga itik, apan nagpadayon

gihapon sila sa pagdula ug pagdula.

[panid 13]

Naningskamot siya nga moduol aron mapasilong ang tulo.

Dili sila mapasilong. Mas gusto nila nga modagan nga gawasnon.

[panid 14]

"Wala nay lain, so naa ra nako.

Kinahanglan kong balihon ang panon. Buhaton ko kini, "ingon niya.

Ang panon nga nagapaduol nagasabod sa abug.

"Mahimo nakong balihon ang panon. Oo, buhaton ko kini. Kinahanglan nako."

[panid 16]

Mokuha siya og pipila ka hangin ug mas daghang hangin ug sa dili madugay

Ang dako nga Moozie nanghubag sama sa usa ka hot air balloon.

[panid 18]

Ug sa dihang morag mobuto si Moozie, usa ka gamay nga tingog ang

migawas kaniya, ug uuummm tingog sa sinugdanan.

Gikuha niya ang hangin nga gitipigan niya sa kahiladman, aron ipadala ang
usa ka Mooooo nga makaabut sa divide.

Ang iyang Mooooooo nagtigum og kusog samtang kini nag-uswag gikan sa bungtod.

Siya misinggit pag-ayo ang panon mihunong ug mibarog. Mmmmmmmmoooooo

[panid 20]

Ang kusog nga lanog sama sa dalugdog nagpuno sa mga baka sa kahadlok.

Ang panon nagtuyok-tuyok, ang matag baka ug baka.

[panid 22]

Sila mitipas ngadto sa tubig sa usa ka bag-ong dalan, samtang ang

tulo ka gagmay nga mga itik nagpadayon sa ilang pagkaligo.

[panid 24]

Ang inahan nga itik kwek-kwek, "Salamat sa pagluwas sa akong mga tripulante.

Walay laing binuhat nga mas buotan kay kanimo."

"Usa ra ko ka baka. Naa ra kanako ang tanan.

Gibalibaran nako ang panon, ug ikaw welcome," siya miingon.

Ang Salamangka ni Moozie

Usa ka Libro nga Pangkolor nga adunay Mensahe sa Pagkamaayo

Ni Sara Beck

Gihulagway ni Katie Olsen

[panid 2]

Kaniadto

sa usa ka balay nga sama sa imoha

nagpuyo ang usa ka maisog nga

batang babaye nga adunay brown nga mga mata ug kulot.

[panid 3]

Dili siya kanunay maisog -

usa lang ka nawong sa panon sa

usa ka mahika nga higala nga

ginganlag Moozie the Cow.

[panid 4]

Karon si Moozie nindot kaayo,

usa lang ka stuffed nga gamay nga baka

nga adunay porma sa kasingkasing nga tuft

sa buhok sa iyang agtang.

[panid 5]

Apan sa matag higayon nga ang

babaye dili sigurado o mahadlok

iyang gihunghongan si Moozie

pagkagabii samtang naghigda.

[panid 6]

Karon usa ka gabii ang babaye

daghan kaayo sa iyang hunahuna

nga dili siya makahunong sa pagsulti

sama sa iyang pagsulay.

[panid 7]

Ug si Moozie namati lang sa una

samtang naghilak

nga ang mga bata sa iyang

eskwelahan mapintas ug dili mabination.

[panid 8]

"Sila nga daotan," ingon niya,

"ug nahibal-an ko nga kini sayup apan

wala ako modapig -

Mokuyog lang ko."

"Adunay usa ka lalaki," miingon ang babaye,

"ug ang iyang ngalan mao si Finn.

Lahi siya gamay -

dili siya angay."

[panid 9]

"Sa akong hunahuna siya buotan

ug gusto kong makighigala,

apan komosta kon ang ubang mga bata

magbugalbugal kanako sama kaniya?"

[panid 10]

"Oh Moozie," ingon niya,

"kon kabalo ka lang sa

akong gusto

Nahibal-an ra nako kung unsa ang buhaton. "

[panid 11]

Unya sa kalit Sa usa ka

pagpamilok sa mata si Moozie

misugod sa pagsanag sama sa usa

ka alitaptap.

[panid 12]

Uban sa usa ka malumo nga boom

ug usa ka pagkidlap sa kahayag,

Si Moozie nagbarog didto nga

klaro kaayo!

Ingon ka taas sa aparador,

sama ka lapad sa higdaanan

nga adunay pormag kasingkasing nga tuft

sa buhok sa iyang ulo.

[panid 13]

"Akong higala," ni Moozie.

"Nangayog tabang ka nako

para makat-on unsaon pagbinuotan

kang Finn ug sa imong kaugalingon."

[panid 14]

"Ug nakakat-on ko og pipila ka mga limbong

sa akong kinabuhi isip usa ka baka,

apan isulti ko kanimo ang tinuod -

nahibal-an na nimo kung giunsa."

[panid 15]

"Sa diha nga ang kalibutan dili mabination

ug wala ka kabalo unsa imong buhaton,
hunahunaa kung unsa ang imong gusto
ang tibuok kalibutan sa pagtagad kanimo."

[panid 16]

"Kini usa ka yano nga lagda
nga dali sulayan.
Paminaw lang sa imong kasingkasing -
imong makita nga kini ang labing nakahibalo."

Ang mga luha sa batang babaye
nauga sa iyang suwang
samtang siya mihangad kang Moozie ug
miingon nga nagngisi,

[panid 17]

"Simple ra ba sa kataposan?

Nindot kaayo ni
aron makabaton ug bag-ong higala."

[panid 18]

"Nasayod ka, naghunahuna ko
Tingali mangutana ko kang Finn
kon gusto siya nga molingkod uban
kanako sa paniudto matag karon ug unya."

[panid 19]

Ug si Moozie nag-moo-moo ug ang
iyang mga mata misidlak
Samtang siya mikatawa ug miingon
"Nahibal-an nimo, sa akong hunahuna mahimo siya!"

[panid 20]

Ang babaye migakos sa humok
nga liog ni Moozie ug mihunghong, "salamat
sa imong pagpakighigala nako."

[panid 21]

"Oh anak," miingon si Moozie,
"Mao kana ang akong trabaho, pagkahuman -
nga ania dinhi kung kinahanglan nimo ako,
nga moabut kon ikaw motawag."

[panid 22]

"Pasagdi lang nga mokanta ang imong kasingkasing

ug ania ako dinhi,
maayo kaayo alang sa karon "...
Ug nawala si Moozie!

[panid 23]

Nabilin ang dalagita nga nagauyat sang
guba nga gamay nga baka
nga adunay pormag-kasingkasing nga tuft sa
buhok sa iyang agtang.

[panid 24]

Ug mipahiyom siya samtang gipasagdan niya ang iyang kaugalingon
naanod sa higdaanan,
nagdamgo sa salamangka ug
paghimo og bag-ong mga higala.



Ang Magic of Kindness ni Moozie

Magmabination

Ni Shweta Bala
Gihulagway ni Sahana Bala



"Tag, ikaw na nga!" singgit ni Max samtang nagdagan tabok sa field sa eskwelahan panahon sa recess. Nindot kadto ug masidlak nga adlaw, nga adunay daghang mga butang nga dulaon sa usa ka hapon.

Nagdagan-dagan si Max nga nagduwa og tag sa dihang kalit lang, nakakita siya og a gamay nga babaye nga biyahe ug nahulog sa yuta. Ang tanang libro nga iyang gikuptan nagkatag sa yuta. Ang mga libro nabasa tungod sa yamog sa kabuntagon sa yuta. Imbis nga tabangan siya nga makabangon sama sa usa ka buotan nga tawo, si Max misugod sa pagkatawa kaniya ug pagbiaybiay kaniya kon unsa siya ka clumsy. Naghilak ang babaye ug nilakaw siya. Human sa usa ka oras, gipatawag si Max sa opisina sa prinsipal.



Pag-abot ni Max, gipatin-aw siya ni Principal Huggins sa sitwasyon. Sa dihang nahuman na siya, siya nangutana kaniya, “Nganong gikataw-an nimo siya imbes nga tabangan siya?”


Mitubag si Max, “Kataw-anan kaayo siya sa dihang natumba siya sa mga bato.”

“Dili nimo kana buhaton Max. Kung ikaw ang naa sa iyang estado, nasakitan ka usab. Kinahanglang magpakita ka og kaayo sa uban. Sa dili ka pa mobiya, aniay libro nga akong gisugyot nga basahon nimo. Mahimo kang moadto karon.”

Sa kalagot, mibiya si Max sa opisina ug mibalik sa klase.



Sa ulahi nianang gabhiona, sa dihang nahuman ni Max ang iyang buluhaton sa eskwelahan, naglisud siya sa pagdesisyon kon basahon ba niya ang libro nga gihatag sa prinsipal. *Nagtuo ko nga basahon nako ang libro, tungod kay wala na akoy lain nga tapuson.* Naghunahuna si Max. Giablihan niya ang libro ug nagsugod sa pagbasa. Nagsugod ang istorya sama niini:



Kaniadto, sa Ginghamarian sa Pagkabuotan, adunay nagpuyo nga prinsipe, nga ginganlag Prinsipe Liam, kinsa naghunahuna nga mas maayo siya kay sa uban. Dili kaayo siya mabination kaniadto ug gisaway ang mga tagabaryo. Kada adlaw, manghambog siya bahin sa palasyo, ug kon sa unsang paagi siya adunay daghan kaayong mga luho. Unya, magsugod na siya sa pagbiaybiay sa mga tawo kung unsa ka hugaw ang merkado. Daghang mga tawo ang wala makagusto sa iyang kinaiya.




Sa pagkadungog bahin sa pamatasan sa prinsipe, usa ka buotan nga baka nga ginganlan Nakahukom si Moozie nga tabangan siya.

Pag-abot ni Moozie didto, miingon siya, "Hello Prince of the Kingdom of Kindness! Ang imong mga tagabaryo nasakitan sa imong mga pulong. Magsuroy-suroy ta sa baryo isip mga taga-baryo." Human sa pipila ka makapakombinsir, ang prinsipe miuyon ug sila misugod sa ilang pagsuroy-suroy libot sa baryo nga nagtakuban ingong mga magpapanaw. Ang unang taga-baryo nga ilang nahimamat mao si Isabella.



Gisugdan ni Moozie ang panag-istoryahanay, "Pagkanindot nga adlaw sa gingharian. Dili ka musugot? Kumusta kini nga gingharian? Naghunahuna kami nga magpuyo dinhi. "

Mitubag si Isabella, "Ganahan kong maglakaw-lakaw sa kadalanan sa maadlaw nga adlaw sa Ginghamian sa Pagkabuotan. Kini nga gingharian usa ka talagsaon nga dapit. Ang bugtong tawo nga dili nako gusto dinhi mao ang prinsiphe. Karong bag-o, nahimamat nako siya ug mahinamon nga nangumusta. Gitawag niya ang akong sinina nga hugaw ug hugaw. Kanang pasabot nga comment nasakitan ko. Subo nga dili siya makalantaw lapas sa akong sinina ug hitsura. Isip usa ka prinsiphe nagtuo ko nga mas daghan pa siyang mahibaloan."



Human sa pag-ila kaniya sila milakaw ngadto sa laing tagabaryo, si James, ug nagsugod ug kaswal nga panag-istoryahanay bahin sa kinabuhi sa gingharian.

Gitubag ni James si Moozie, "Gimahal ko ang baryo gawas sa prinsiphe. Nasakitan ko sa iyang gisulti nako. Kaniadtong semana, sa dihang nabalian ko sa akong bitiis, gitawag ko niya nga koneho nga molukso. Nasakitan ako nga makita nga ang atong kaugalingon nga prinsiphe nagtawag sa mga tawo nga dili maayo nga mga butang. Makapasubo nga dili siya makasabot sa kasakit sa uban. Isip usa ka prinsiphe nagtuo ko nga mas makahibalo siya. Karon kon pasayloon mo ako, kinahanglan kong moadto."




Busa, ang prinsipe ug si Moozie nagpadayon sa ilang paglakaw ug nahimamat si Abigail.

Si Abigail miingon, “Ang tanan buotan gawas sa prinsipe. Siya gyud buotan sa uban ug dili gayod buotan. Sa akong pag-ingon nga nagtrabaho ko niya sa kusina sa palasyo ug nag-alagad kaniya kada adlaw, giingnan ko niya nga wala gyud siya makaamgo nga nagtrabaho ko sa palasyo ug giingnan ko nga ako usa ka sulugoon. Makapasubo nga ginatamay niya ang mga tawo base sa trabaho nga ila ginahimo kag indi niya maapresyar ang kakugi.”



Sa pagkakaran, igo na nga nakadungog ang prinsipe ug mihangyo nga mobalik sa palasyo. Sa pagbalik, ang prinsipe miingon, "Pasayloa Moozie. Dili man unta ko magdaot sa tanang taga baryo. Kon ako ang naa sa ilang posisyon, maguol sab ko. Dili husto nga tawgon ang mga tawo nga daotan. Dili kana matinahuron. Mapasaylo pako nimo?"

Gipasaylo siya ni Moozie ug gitudloan siya nga magbinuotan kanunay sa uban.



Pagkasunod adlaw, nangayo og pasaylo ang prinsipe sa tibuok kasilinganan, ug gisultihan sila nga nakakat-on siya sa iyang leksiyon nga mahimong buotan ug mabination ngadto sa mga tawo. Ang mga tagabaryo nahibalo nga nakakat-on siya sa iyang leksiyon ug midawat sa iyang pagpangayog pasaylo. Ang tanan diha sa Gingharian sa Pagkamaayo nagpuyo nga malipayon hangtud sa kahangturan. Ang katapusan.

Taudtaod nga naa sa lawom nga mga hunahuna si Max.



Sa eskwelahan, nakita ni Max ang batang babaye nga nag-inusarang naglingkod sa bangko.

Miduol siya kaniya ug miingon, "Pasayloa ko sa akong nabuhat. wala ko nahibal-an nako nga nakapasakit ako sa mga tawo. Hinaot mapasaylo ko nimo."

Ang batang babaye mitubag, "Nalipay ko nga nakasabot ka. Nagkinahanglan kini og mas dako nga tawo nga mangayo og pasaylo. Ako nga pala si Amy."

"Malipayon nga nakigkita kanimo Amy. Ako diay si Max. Gusto ba nimo nga magduwa pila ka oras?" Mikatawa si Amy. "Oo nga. Nindot kaayo kana. Bye na nga Max!"

"Bye, Amy!"



Sukad niadtong adlaw, si Max kanunay nga nakahinumdom sa istorya ug sigurado nga kanunay nga mabination ngadto sa uban. Siya mitabang sa uban sa diha nga sila nagkinahanglan niini, ug wala na pag-usab sa pagbiaybiay sa laing tawo. Ang tanan nalipay nga siya mihunong sa pagdaogdaog. Nianang bulana sa eskwelahan, napili siya alang sa "Kindness Award".

*****ANG KATAPUSAN*****

Mahitungod sa mga tiglalang sa Moozie's Magic of Kindness:

Si Shweta Bala 10 anyos niadtong 2020 sa dihang iyang gisulat ang "Moozie's Magic of Kindness" ug usa ka 5th grade student sa usa ka online school - Laurel Springs School.

Si Sahana Bala, igsoon ni Shweta, nag-ilustrar sa istorya samtang 15 anyos ug usa ka estudyante sa grade 9 sa Lynbrook High School sa San Jose, California.

Ang ilang pagkamabination nagtrabaho alang sa Moozie ug Children's Kindness Network mao ang:

Mga istorya:

- Mia ug Moozie
- Ang Magic of Kindness ni Moozie
- Moozie ug ang Circus

Balak:

-
- Balak ni Moozie

Mga puzzle:

- Moozie Word Search
- Ipadayag ang mga pulong

Mga poster (gibuhat sayo sa panahon sa Covid pandemic):

Miingon si Moozie nga Magsul-ob og Maskara

Si Moozie Nanghugas sa Kamot

Ang Orchestra Adventure ni Moozie®

Pagdiskobre sa Kabuotan Pinaagi sa usa ka Panaw sa Musika

Ni Tom Easton (tinabangan ni Farmer Ted ug Moozie®)

Gihulagway ni Katie Olsen

[panid 3]

Karon atong paminawon ang istorya kung giunsa ni Tiny Tinny Triangle ang pag-apil sa BIG orchestra ni Moozie!

[panid 4]

Karon nahibal-an na sa tanan nga si Moozie the Cow ingon ka buotan kutob sa mahimo. Walay laing binuhat nga mas buotan kay kaniya.

Si Moozie nagbarug pinaagi sa hinay nga pagpitik sa mga langaw gamit ang iyang ikog, kung ang labing bag-ong instrumento sa orkestra moabut sa pultahan sa kamalig.

[panid 5]

Ug si Moozie miingon, "Kumusta, gamay nga tawo. Unsa imong ngalan?"

"Ang akong ngalan kay Tiny Tinny Triangle, pero ang tanan nagtawag nakog TT," miingon si TT kang Moozie.

[panid 6]

"Nganong nia ka?" pangutana ni Moozie.

Miingon si TT, "Ania ko aron moapil sa BIG orchestra, pero nahadlok ko."

"Nganong nahadlok ka?" pangutana ni Moozie.

Si TT nag-ingon, "Tungod kay gamay pa ako; mas gamay kay sa tanang ubang instrumento. bag-o ko. Wala ko kahibalo sa ubang mga instrumento. Ug wala ko kahibalo sa tingog nga akong himoon kon magpatugtog kog musika!"

Si Moozie miingon, "Aw, akong bag-ong gamay nga higala, nahibal-an nako ang tanan nga mga instrumento ug ipaila-ila ko nimo kini.

Nalipay kami sa pagtabang kanimo sa pagpangita sa imong tingog. Adto ta sa string section!"

[panid 7]

Samtang gipunting ni Moozie ang usa ka cello iyang gisultihan si TT nga si Charley Cello usa sa labing karaan nga mga miyembro sa orkestra.

Wala na maghulat si TT kung unsa pa ang isulti ni Moozie, midagan lang siya sa cello ug miingon, "Ako si Tinny Triangle. Makatabang ka ba nako sa pagpangita sa akong tingog?"

[panid 8]

"Pasagdi ko. Nagpraktis ko. Importante kaayo ko ug busy para makatabang sa mga sama nimo. Lakaw tan-awa ang usa sa gagmay nga mga biyolin; sila adunay mas mugbo nga mga kuwerdas ug sama sa gagmay nga mga butang. Basin makagusto pa sila nimo," ni Charley Cello.

[panid 9]

Mibalik si TT kang Moozie ug miingon, "Dili siya buotan."

"TT, dili tanang instrumento sa kwerdas sama kang Charley Cello," matod ni Moozie.

[panid 10]

Kalit nga misinggit si Baxter Bass, "Hoy tawo, ayaw kabalaka – kalma! Dili ta tanan ingon ana dude! Kitang tanan mag-uban! Aw, labing menos dinhi sa Bassland magkasinabot kitang tanan!"

[panid 11]

Ug midugang si Viola Viola, "TT, palihog ayaw hukmi ang tanang instrumento sa kwerdas pinaagi sa una nimong mahimamat. Bisan pa, giingon ni Charley nga kinahanglan ka makigsulti sa mga biyolin. Nagdula sila og taas ug paspas ug maayo ug mahigalaon nga pundok.

[panid 12]

Busa si Moozie ug TT miadto aron makigkita kang Loretta Violin, ug si Moozie miingon, "Hello, Loretta. Kini ang akong bag-ong higala ug kini ang una niyang ensayo, apan dili niya makit-an ang iyang tingog.

"Wala kay tingog? Nganong nakahinumdom ko nga wala koy tingog. Pero nakit-an nako ang sekreto sa akong tingog," ni Loretta Violin.

Nangutana si TT, "Ang sekreto sa imong tingog?"

"Oo, para nako ang sekreto mao ang akong pana. Dinhi, sulayan nimo kini; ang pana makapalukso sa musika gikan mismo sa imong sulod!"

[panid 13]

Busa gikuha ni TT ang pana ug gisugdan kini sa paglihok sa iyang tuo nga kilid, apan walay tingog. Gibalik ni TT ang pana ngadto kang Loretta ug miingon, "Salamat, Ms. Violin. Sa akong hunahuna dili ang pana ang sekreto sa akong tingog.

"TT, ayawg kabalaka. Makita nimo ang imong tingog. Ug nahibal-an nimo kung unsa? Ikaw ug ako uyab na karon. Sa diha nga imong makit-an ang imong tingog, mahimo ka nga mobalik ug makigdula kanamo bisan unsang orasa. Moozie, nganong dili nimo dad-on ang TT ngadto sa hangin; Sigurado ko nga malipay kaayo sila sa pagtabang kanimo."

[panid 14]

Sa ilang pagliko aron mobiya, si Moozie miingon kang TT, "Maayo na ba ang imong gibati karon?"

"Oo, ako. Si Loretta ug ang iyang mga higala buotan ug buotan kanako, bisan ang dagkong bas nindot. Ganahan ko nilang tanan,"

sabi nga ni TT.

[panid 15]

Gipunting ni Moozie ang una nga clarinet sa lingkuranan, nagsenyas sa TT nga magpaila sa iyang kaugalingon. Ug niingon si TT, "Excuse me, Madam. Ang akong ngalan kay Tiny Tiny Triangle. Nangita ko sa akong tingog. Pwede ko nimo tabangan?"

[panid 16]

Si Reeda Clarinet miingon, "Nakurat ka! Triyanggulo ka. Naa ka sa likod sa orkestra.

Nahibal-an ba nimo kung nganong gibutang nila ang mga trianggulo sa likod sa orkestra? Kay dili ka importante! Pasagdi ko. Lakaw puli sa imong dapit; sa likod nga laray!"

[panid 17]

Mibati nga gisalikway, si TT milakaw balik ngadto kang Moozie, ug si Moozie miingon, "Dali, gamay nga higala. Gusto ko nga mahimamat nimo ang usa ka trio sa woodwind: Billie Jo Piccolo, Olivia Oboe, ug Hobson Bassoon. Sa akong hunahuna sila makatabang kanimo sa pagpangita sa imong tingog.

[panid 18]

Nagdungan sila sa paglakaw, ug si Moozie miingon, "Kini ang akong higala, TT. Bag-o siya sa orkestra ug kinahanglan niyang pangitaon ang iyang tingog."

Si Billie Jo Piccolo dali nga misinggit, "Hoy, bata! Nagkinahanglan lang ako og 10 segundos aron makit-an ang akong tingog. Sa imong hunahuna mapildi ba nimo kana nga rekord?"

[panid 19]

Si Olivia Oboe kalmadong miingon, "Ayawg kabalaka Billie Jo, TT. Busa nangita ka sa imong tingog? Aw, ang matag usa kanato adunay kaugalingon nga tingog sa sulod nato. Ang mga tangbo mao ang sekreto alang sa kadaghanan kanato niini nga seksyon. Dinhi, TT, sulayi ang akong tangbo. Tingali kini ang sekreto sa imong tingog." Ug midugang si Hobson Bassoon, "Oo, kana kanunay nga molihok alang kanako! Ang mga tangbo makapakurog ug makapabuhi sa tibuok kalibotan. Sige ug sulayi- sayon ra! Ihatag kini sa usa ka toot!"

[panid 20]

Gikuha ni TT ang tangbo, gisulod sa iyang baba ug gihapak. (Blowing sound) Pero, walay tingog. Mao nga gihatag ni TT ang reed balik kang Mrs. Oboe ug miingon, "Salamat, Mrs. Oboe, buotan kaayo ka. Ang tangbo dili sekreto. Nindot kaayo ang tambog para kanimo, pero dili gyud kini mosalir kanako." "Makita nimo ang imong tingog, nahibal-an ko nga makit-an nimo. Ania ang usa ka ideya. Ginama ka sa metal! Nganong dili nimo sulayan ni Moozie ang brass section? Naa ra sila sa tupad nato!"

[panid 21]

Samtang naglakaw si TT ug nagtan-aw sa sinaw nga mga sungay, mga trompeta, ug mga trombone,

[panid 22]

Aksidente niyang nabanggaan ang dako kaayong instrumento. Si TT nakabangga sa orkestra nga tigdaogdaog, si Max Tuba. Si Max Tuba nag-agulo, "Tan-awa kon asa ka paingon, gamayng pip nga nagsirit! Pahawa dinhi sa dili pa ko mohuyop kanimo gawas dinhi!"

[panid 23]

Ug si Moozie miingon, "Max Tuba, dili kana buotan. Wala siyay tuyo nga makadaot; aksidente kadto. Kini ang iyang unang adlaw, ug siya nangita sa iyang tingog." Samtang ang sinaw nga tumbaga nga panit ni Max Tuba nahimong pula tungod sa kaulaw, siya nagbagulbol ug nag-agulo ug gihawiran ang iyang tutunlan ug miingon, "Ahhh, sorry niana. Wala koy laing gihunahuna gawas kanako. Hoy! Tingali kanang dangog, sliding trombone makatabang nimo sa pagpangita sa imong tingog."

[panid 24]

Maayo nga nahinumdom nga si Moozie miingon nga magmabination kanunay, si TT mibarog og tarong ug miingon kang Max Tuba, "Salamat sa imong sugyot, Bay Tuba. Dako kaayo ka ug bright. Adto ko tan-awon ang trombone ug pangutan-on siya kon makatabang ba siya nako sa pagpangita sa akong tingog." Si Gruff Max Tuba mihumok ug miingon, "Akong kalipay. Good luck, bata, ug welcome sa orkestra. "

[panid 25]

Gipangutana ni Moozie si TT, "Namatikdan ba nimo kung giunsa ang imong kaayo nakatabang sa pagbag-o sa tono ni Max?"

[panid 26]

Diha-diha dayon miingon si Ramon Trombone, "Hoy kompadre, lakaw dinhi. Ako diay si Ramon. Ang tibuok brass section walay bisan unsang karne nga dala nimo."

Dayon si Ava Horn miingon, "Nangita ka sa imong tingog? Ang sekreto sa atong tingog mao ang daghang hangin ug mouthpiece. Paminaw..."

[panid 27]

"Ako si Donald Trumpet, daghan kog nahibaloan bahin sa tanan! Ramon, hatagi TT imong baba! Tingali kini ang sekreto sa iyang tingog. Ang kinahanglan nimong buhaton mao ang pag-buzz sa imong mga ngabil ug paghuyop og kusog. "

[panid 28]

Mao nga gikuha ni TT ang mouthpiece ug gibunalan ug gibunalan ug gibunalan. Apan walay tingog. Kay nasagmuyo, gibalik ni TT ang mouthpiece ngadto kang Ramon Trombone ug miingon, "Salamat, Ramon, pero ang mouthpiece dili mogana kanako. Maayo kini alang kanimo ug sa imong sinaw nga brass nga mga higala. Nindot kaayo kamong tanan! Gipasigarbo ko nga mahimong sinaw ug sa kini nga orchestra.

[panid 29]

Samtang naglakaw sila si Moozie miingon kang TT, "Mapasigarbuhon kaayo ko nimo sa pagpaningkamot pag-ayo sa tigpamaba, ug sa pagkamaayo kang Ramon ug sa tanang mga instrumento nga tumbaga. Ang imong pagkamabination makapalipay sa uban."

"Ang pagkamabination makapalipay usab kanako," matod ni TT. Samtang gibati ni TT nga maayo ang iyang kaayo sa ubang mga instrumento, nabalaka gihapon siya sa pagpangita sa iyang tunog.

[panid 30]

Miingon siya, "Moozie, nakaadto na kami sa mga kuwerdas. Nakaadto na kami sa woodwind. Nakaadto na mi sa brass section."

[panid 31]

"Asa pa man ta mangita sa akong tingog?"

[panid 32]

"Ah ha, naay usa ka lugar nga wala pa ta kaadto. Ngano nga wala nako kini gihunahuna kaniadto? Didto nila ibutang ang akong kampana sa baka. Adto ta sa percussion section."

[panid 33]

Unya nadungog nila si Jack Timpani nga misinggit, "TT Triangle, balik dinhi tawo. Malipayon nga pag-abut sa likod nga laray diin ang kadaghanan kanato makatindog ug molihok samtang naghimo kita og musika. Nakadungog ko bahin nimo. Ang pulong mao nga ikaw ang bag-ong instrumento sa percussion nga nangita sa imong tingog. Mianhi ka sa hustong dapit; Percussion IS gisulti dinhi. Paminaw sa akong mga higala. Naa koy ideya, nganong dili ka magbalikbalik aron makita ang akong suod nga higala, si Cadence. Hoy, Cadence! Gusto ko nga mahimamat nimo ang init nga bag-ong trianggulo. Siya usa ka buotan nga kalag, ug puno sa talento; tabangi siya nga molihok!"

[panid 34]

Si Moozie ug TT miadto aron mahimamat si Cadence Snare-Drum, sa sikat nga pamilyang Drum. Giabiabi sila ni Cadence pinaagi sa pag-ingon, "Hello, TT, Ako si Cadence. Nakatugtog ko sa dagkong banda, gagmayng banda, marching band, ug rock band. Paminawa ang ritmo nako ug sa akong mga higala."

Nahingangha sa tanang tingog ni Cadence ug sa iyang mga higala, si TT miingon, "WOW!"

Ang Cadence snare drum nag-ingon, "Oo, TT, ug nahibal-an ba nimo nga daghang mga tunog nga gihimo sa 'cool one noters' sama kanimo?"

Dayon gitudlo ni Cadence ang usa ka gamay nga beater nga naghigda sa duol ug miingon, "Tan-awa kini TT; kini mahimong sekreto sa imong tingog."

[panid 35]

Gipunit ang beater, si TT miingon, "**Nakita nako. Nakaplagan nako ang akong tingog!**"

Nalipay si Moozie tungod kay nakit-an sa iyang higala ang iyang gipangita... ang sekreto sa iyang tingog. Wala na mahadlok si TT.

[panid 36]

Ang lainlaing mga seksyon sa orkestra nagkapuliki sa pagpraktis sa ilang kaugalingon nga mga bahin apan tan-awon naton kung unsa ang mahitabo kung gihiusa namon ang tanan!

[panid 37]

Gusto ni Moozie nga mahinumduman nimo, kung buotan ka, maayo ang imong bation, maayo ang bation sa tawo nga imong buotan ...

Nakita nimo, ang pagkamabination makatabang kanatong tanan sa pagdula og dungan ug paghimo og nindot nga musika ... bisan unsa pa kita kalahi!